

**Table 4.1
Sampling Rationale for June 2005**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sampling Frequency:	
DOM-2		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		Yes	toluene 0.15F, increase sampling?	
FO-8	NS	NS		NS	As needed, once annually													
FO-17	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		Yes	As needed, once annually	
FO-22		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS		NS	As needed, once annually	
FO-J1												NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
HS-1	NS	Yes	Sample if well is online.															
HS-2	NS															Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
HS-3	NS		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
I10-2																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
I10-4	NS									NS						Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 05	
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually	
I10-7	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS			Yes	Qtrly, furthest clean well south-west	
JW-6		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
JW-7		NS								Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 05							
JW-8	NS									Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06							
JW-9																NS	As needed, once annually	
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS		NS	As needed										
JW-12		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually	
JW-13		NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually	
JW-14																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
JW-26	NS	NS		NS											NS	NS	As needed, once annually	
JW-27	NS		NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually							
JW-28	NS								Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 05								
JW-29	NS									Yes	Qtrly, due to location							
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS										Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
LS-1														NS	NS	NS	Well is offline	
LS-2																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)											
LS-3																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06	
LS-2/LS-3-A2	NS	NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)													

	VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.		VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.	Yes	To be sampled in March 2005
				FT	First event for sampling by CSSA.
	VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.		This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months. A1 - after GAC canister #1 A2 - after GAC canister #2 *JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.	NS	Not sampled for that event.
					No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 4.1
Sampling Rationale for June 2005**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sep-04	Dec-04	Mar-05	Jun-05	Sampling Frequency:
LS-4																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
LS-5																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
LS-6																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
LS-6-A2				NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
LS-7																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
LS-7-A2				NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
OFR-1	NS															Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
OFR-2	NS	NS														Yes	Qtrly, 1 year thru Sept 05
OFR-3																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
OFR-3-A2	NS	NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)										
OFR-4	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually												
RFR-3	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually												
RFR-4	NS	NS	NS	Yes	chloroform 0.22F, increase sampling?												
RFR-5	NS	NS	NS	NS	As needed, once annually												
RFR-6		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-7		NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-8		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS		NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-9			NS		NS	NS	NS		NS	NS		NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
RFR-10																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
RFR-10-A2				NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	Bi-annually (Mar & Sept)									
RFR-11																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
RFR-11-A2				NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
RFR-12																Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06
RFR-13													Well Installed			Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 06

Total samples to collect June 2005:	0
Total Pre GAC	33
Total Post GAC	0
Total number of samples:	33

	VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.		VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.	Yes	To be sampled in March 2005
	VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.		This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months. A1 - after GAC canister #1 A2 - after GAC canister #2 *JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.	FT	First event for sampling by CSSA.
				NS	Not sampled for that event.
					No VOCs detected. Sample on an as needed basis.